



SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA

Izdavač Skupština opštine Derventa	GOD. 23. BROJ 4/14 Derventa, 11. 04. 2014. god.	Odgovorni urednik: MALEŠEVIĆ SANJA Štampa "Grafika" Derventa
---	--	---

77.

Član 4.

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/13), člana 30. a u vezi sa članom 14. stav 1. alineja 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i Odjeljenje za stambeno - komunalne poslove.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-62/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

ODLUKU **o osnivanju javnog groblja**

Član 1.

Ovom odlukom osniva se javno groblje na k.č. 453/2, upisanoj u Posjedovni list broj: 470/538, KO Derventa I, na ime posjednika Opština Derventa, površine 3184 m².

Član 2.

Javno groblje iz člana 1. namijenjeno je za sahranu svih lica sa područja opštine Derventa, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.

Član 3.

Prilikom izgradnje javnog groblja moraju se obezbijediti objekti sa pripadajućim prostorom i komunalnom infrastrukturom groblja, u skladu sa zakonskim propisima.

78.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 7. i 42. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SR BiH", broj: 33/77, 12/87, 30/90 i 7/92), a u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 21/92), i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ODLUKU **o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Osinji** **putem javnog oglašavanja**

Član 1.

Opština Derventa daje putem javnog oglašavanja u zakup poslovni prostor površine 55 m² u prizemlju zgrade izgrađena na k.č. 1172 upisana u PL 166 u KO Osinja.

Član 2.

Poslovni prostor iz člana 1. daje se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima putem javne licitacije, koju će raspisati Načelnik opštine Derventa.

Javna licitacija će se provesti na način propisan Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", broj: 28/79).

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Derventa da formira Komisiju za sprovođenje postupka javne licitacije za izdavanje u zakup poslovnog prostora.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Član 4.

Početna cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora iz člana 1. iznosi 160,00 KM.

Član 5.

Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na period od dvije godine.

Član 6.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora regulisaće se ugovorni odnosi između ugovarača.

Član 7.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Načelnik opštine Derventa.

Sve stručne i administrativno-tehničke poslove obavljaće Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za finansije Administrativne službe opštine Derventa.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-63/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

79.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 22. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/11) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Član 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 17/12), u članu 2. stav 2. riječi: "garažni, dvorišni ili pomoćni prostor" zamjenjuju se riječima: "garažni prostor, dvorišni ili pomoćni objekti".

Član 2.

Član 4. mijenja se i glasi:

Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca od izgradnje, sticanja u vlasništvo, odnosno sticanja prava korišćenja stambenog, poslovnog i drugog prostora.

Član 3.

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:

"Visina naknade za stambeni prostor obračunava se po zonama, kako slijedi:

I zona 1m ²	0,090 KM
II zona	0,075 KM
III zona	0,065 KM
IV zona 1m ²	0,050 KM
V zona 1m ²	0,035 KM
VI zona 1m ²	0,020 KM".

Član 4.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

U članu 6. stav 1. alineja 4. riječi: "- za garažni i pomoćni prostor, dvorišne i gospo-darske objekte" zamjenjuju se riječima: "- za garažni prostor, dvorišne ili pomoćne objekte".

Član 5.

Član 8. briše se, a ostali članovi pomjeraju se.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01.05.2014. godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-64/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

80.

Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 26. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), i člana 182. stav 1. alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Načelnika opštine Derventa i radu Opštinske uprave Derventa u 2013. godini, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu Načelnika opštine Derventa i radu Opštinske uprave Derventa u 2013. godini.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-65/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

81.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-66/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

82.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JZU Dom zdravlja Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-67/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

83.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-68/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

84.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-69/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

85.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JPU "Trol" Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JPU "Trol" Derventa za period od 01.01. do 31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-70/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e

Jozo Barišić, s.r.

86.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JPU "TROL" Derventa za

2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JPU "Trol" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-71/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

87.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-72/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

88.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike

Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-73/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

89.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-74/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

90.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-75/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

91.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za kulturu" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU "Centar za kulturu" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-76/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

92.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU "Centar za kulturu" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU "Centar za kulturu" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-77/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

93.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU "Gerontološki centar" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU "Gerontološki centar" Derventa za period od 01.01.-31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-78/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

94.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU "Gerontološki centar" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU "Gerontološki centar" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-79/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

95.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik

opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za period od 01.01. - 31.12. 2013. godine, Skupština opštine Derventa na na-stavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o radu i poslovanju JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-80/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

96.

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Programa rada i poslovanja JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za 2014. godinu, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na Program rada i poslovanja JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za 2014. godinu.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-81/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

97.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2013/2014. godini u srednjim školama, sa osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2013/2014. godini u srednjim školama, sa osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derienta".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-82/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

98.

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju u oblasti kulture na području opštine i mjere za prevazilaženje stanja, Skupština opštine Derventa na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju u oblasti kulture na području opštine i mjere za prevazilaženje stanja.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-83/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

99.

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka z) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11), člana 14. stav 1. Odluke o organizovanju Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa u pravnoj formi privrednog društva oblika-jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 8/13) i člana 13. alineja 8. i člana 22. alineja 6. Statuta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa društvo sa ograničenom odgovornošću-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13), Skupština opštine Derventa, u funkciji Skupštine preduzeća na nastavku 17. sjednice održane 8. aprila 2014. godine, donijela je

O D L U K U

o pokriću gubitka poslovne 2013. godine Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa doo

Član 1.

Godišnji gubitak iskazan u finansijskim dokumentima - Završnom računu za 2013. godinu u iznosu od 3.408,00 KM, Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa doo, biće pokriven prihodima od poslovanja u narednom periodu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA

Broj: 01-022-84/14

Datum: 8. aprila 2014. god.

Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.

100.

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12), člana 6. stav 1. tačka b) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/09 i 52/11) člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Načelnik opštine Derventa, donio je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolnim postupcima

Član 1.

U Pravilniku o internim kontrolnim postupcima ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 2/14). pod poglavljem II KONTROLNO OKRUŽENJE u stavu 1. iza riječi "zamjenika načelnika opštine" dodaju se riječi "predsjednika skupštine oštine", a u istom stavu iza tačke 8. dodaje se tačka 9. koja glasi: " 9. Stručna služba Skupštine opštine"

Član 2.

U članu 2. u stavu 12. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

"Shodno Pravilniku o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/13) u sistem trezora će se uključivati i drugi budžetski korisnici".

U članu 2. u stavu 16. iza riječi "Plate" dodaje se riječ "i naknade". U članu 2. stavu 17. iza riječi "Plate" dodaju se riječi " i naknade".

Član 3.

U članu 8. u stavu 2. iza riječi "načelnik Odjeljenja za finansije" briše se ostatak teksta i dodaje novi tekst koji glasi:

"dostavlja stručnim saradnicima - izvršiocima, svakom iz njegove nadležnosti".

Član 4.

U članu 10. iza riječi "pošiljaocu" stavlja se tačka a ostatak teksta se briše.

Član 5.

Član 26. se briše.

Ostali članovi se pomijeraju dalje po redosljedu.

Član 6.

Dosadašnji član 34. mijenja se i glasi.

"Na osnovu podnesenih zahtjeva za kapitalna ulaganja i kapitalne pomoći sačinjava se prijedlog Plana kapitalnih ulaganja rangiranjem projekata u skladu sa politikom investiranja i razvoja opštine. Na bazi usvojenog Plana kapitalnih ulaganja od strane Skupštine oštine potrebno je, kada se steknu uslovi za realizaciju projekta, da korisnici kapitalnih pomoći dostave dokumentaciju o provedenom postupku javne nabavke i da se zaključi zajednički ugovor sa izvođačem radova i korisnikom pomoći. Plaćanje obaveza iz ugovora vrši opština Derventa na osnovu ispostavljenih građevinskih situacija ili računa.

Druga varijanta je, kada se stvore uslovi za realizaciju projekta a postoje razlozi da konačno plaćanje vrši korisnik pomoći, da se zaključi ugovor sa korisnikom pomoći. Opština Derventa uplaćuje sredstva kapitalne pomoći na račun korisnika, koji je dužan dostaviti dokaze o njihovom namjenskom utrošku. Kapitalne pomoći se odnose na sufinansiranje ulaganja u imovinu koja nije u vlasništvu opštine".

Član 7.

U dosadašnjem članu 35. u tački 10. iza riječi "preduzimanjem" dodaju se riječi: "raznih mjera i pokretanjem", a naredna rečenica mijenja i glasi: " Procjena naplativosti potraživanja vrši se u skladu u sa Pravilnikom o računovodstvu, godišnje nakon popisa potraživanja i utiče na smanjenje rizika".

Tačka 11. istog člana mijenja se i glasi:

"Smanjen rizik u smislu efikasnije kontrole budžetskih korisnika i smanjenje troškova postiže se obavljanjem knjigovodstvenih poslova za određeni broj javnih ustanova u okviru Odjeljenja za finansije.

Član 8.

U dosadašnjem članu 36. u stavu 4. umjesto riječi "Administrativne službe" dodaju se riječi "Opštinske uprave".

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-022-85
Datum: 11.04.2014. god.

Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.

101.

Na osnovu člana 58. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/12), članova 14. 15. i 16. Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 117/12), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13 donosim

RJEŠENJE**o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju**

1. U Rješenju o imenovanju prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, ("Službeni glasnik opštine Derventa broj 3/13"), u tački 1. pod 1) riječi: "dr Gordana Vekić, pedijatar, predsjednik", zamjenjuju se riječima: "dr Nada Čečavac, pedijatar, predsjednik".

2. Ovo Rješenje objavit u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Obrazloženje:

S obzirom da je dosadašnji predsjednik Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, dr Gordana Vekić, pedijatar, dala ostavku zbog ličnih razloga, na prijedlog Centra za socijalni rad, za predsjednika se imenuje dr Nada Čečavac - pedijatar, koja ispunjava propisane uslove.

Broj: 02-111-39/14
Datum: 10.04.2014. god.

Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.

102.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama u postzttku javnih nabavki roba, usluga i radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je

RJEŠENJE**o imenovanju Komisije za nabavke**

1. U Komisiju za nabavke imenuju se:

- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Čučković Mihajlo, pravnik, član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član

2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje se Strinić Mile, dip. ek.

3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za održavanje sistema za prikupljanje atmosferskih voda u toku 2014. godine, dana 24. 04. 2014. godine sa početkom u 12 časova,

- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".

Broj: 02-404-20/14
Datum: 08.04.2014. god.

Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.

SADRŽAJ

Red. broj.		Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE		
77.	Odluka o osnivanju javnog groblja.....	1
78.	Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Osinji putem javnog oglašavanja.....	1
79.	Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.....	2
80.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika opštine Derventa i radu Opštinske uprave Derventa u 2013. godini	3
81.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu.....	3
82.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JZU Dom zdravlja Derventa za 2014. godinu.....	3
83.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine	4
84.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za 2014. godinu	4
85.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JPU "Trol" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013. godine.....	4
86.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JPU "Trol" Derventa za 2014. godinu	4
87.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za period od 01.01. - 31.12.2013.godine	5
88.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JU "Sportsko kulturni centar" Derventa za 2014. godinu	5
89.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za period od 01.01.-31.12.2013. godine	5
90.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za 2014. godinu	6
91.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU "Centar za kulturu" Derventa za period od 01.01. - 31.12. 2013. godine.....	6
92.	Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja JU "Centar za kulturu" Derventa za 2014. godinu.....	6
93.	Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU "Gerontološki centar" Derventa za period 01.01. - 31.12.2013.godine	6

94. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja
JU "Gerontološki centar" Derventa za 2014. godinu7
95. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JU "Turistička
organizacija opštine Derventa" Derventa za period od 01.01.-31.12.2013.g.....7
96. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja
JU "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za 2014.godinu.....7
97. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2013/2014. godini u srednjim školama,
sa osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola
u školskoj 2014/2015. godini.....8
98. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti kulture
na području opštine i mjere za prevazilaženje stanja.....8

**U funkciji Skupštine Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" doo Derventa**

99. Odluka o pokriću gubitka poslovne 2013. godine Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa doo8

NAČELNIK OPŠTINE

100. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolnim postupcima.....9
101. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju prvostepene stručne
Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju10
102. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za održavanje sistema za prikupljanje atmosferskih voda u toku 2014. godine10